

Dipalangwa tsa tsela le seporo

Dipotso pele ga puiso

1. Fana ka dipalangwa tsa tsela tse o di itseng.
2. Sepalangwa sa seporo se bidiwa eng?



Re na le dipalangwa tse di dirisang tsela le tsa seporo. Dipalangwa tsa tsela ke sejanaga, bese, baesekele, sethuuthuu le dikaraki. Go na gape le dipalangwa tse di tsamayang fela mo seporong. Tsona ke terena e e palamiwang ke batho le ya dithoto.



Dipalangwa tsa tsela di mefutafuta. E ka nna tsa batho kgotsa tse di tsamaisang dithoto. Bakgweetsi ba tsona ba na le bokgoni jo bo farologaneng. Go na laesense ya khoutu ya bobedi, ya go kgweetsa tse dinnye. Dillori di kgweediwa ka laesense ya khoutu ya bosomenngwe.



Mo Aforika Borwa sepalangwa sa thekisi ke mmelaga-setšhaba. Go na le tsa mmeto a gaufi le a kgakala. Dithekesi di tlhokomelwa ke mekgatlho ya semolao. Seo se direlwa gore di obamele tirisanommogo mo ditseleng. Intaseteri eno, e gatetse pele ka mefuta e e farologaneng ya dithekisi.



Bese ke seproingwa se se itsegeng thata lefathe ka bophara. Go na le tsa gale fela tse di dirisiwang go tsamaisa bapalami. Go na gape le tsa maeto a maleele, tsa manobonobo. Go kgweetsa bese go tlhoka laesense e e kgethegileng. Go na le tse di tlamelang bapalami ka dijo mo leetong.



Go na le dibone tse di diretsweng go tsamaya mo thaneleng. Tsona di thusa ka go fetsa pharakano mo ditseleng. Bakgwetsi ba tsona ke ba ba kgethegileng. Tsela ya tsona e boneswa ka dipone tse di bogale. Bapalami ga ba na tšhono ya go lebelela bontle jwa naga.



Go na le dibese ya motlhatlagano, tse di bulegileng kwa godimo. Gantsi di palamiwa ne bajanala. Ba batla go bona lefelo se tle ba le okame. E dirisiwa le ke ditlhophha tsa metshameko. Setlhophha sa rakebii, se ralala naga ka bese ya mofuta ono. Ba ne ba bontsha setšhaba sekgele sa bona ka 2023.



Dijanaga di metutafuta go ya ka bidiri le maina a tsona. Re reka dijanaga go ya ka bokgosi jwa rona. Go na le dijanaga tse di bogolo le tse dinnye. Go na le tse di tsamayang ka peterole le ka disele. Bogolo ba sejanaga bo go laolela manobonobo a sona. Go se kgweetsa, o tlhoka laesense ya go kgweetsa.



Metshameko go lefatshe e mentsi tota. Go na le motshameko wa dikgaisano tsa lebelo ka sejanaga. Ga se mang le mang yo ka kaweetsang sejanaga seno. Go na le dikgaisano mo dinageng ka bophara ka mofuta o wa sejanaga. Ke motshameko wa seporofešenale, motho a ka iphedisa ka letseno la teng.